

2169.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

("Službeni list Crne Gore", br. 160/25 od 30.12.2025)

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Sedmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 27. decembra 2025. godine.

Broj: 01-009/25-2492/2

Podgorica, 29. decembar 2025. godine

Predsjednik Crne Gore,

Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Sedmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 27. decembra 2025. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Član 1

U Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica ("Službeni list RCG", br. 65/01, 37/04 i 78/06 i "Službeni list CG", br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21, 146/21, 152/22, 88/24 i 133/25), u članu 5 na kraju tačke 11 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje se nova tačka koja glasi:

"12) primanja koja ostvari vjerski službenik, u skladu sa zakonom koji uređuje položaj vjerskih zajednica."

Član 2

U članu 5a stav 2 tačka 5 riječi: "do 1.500€" zamjenjuju se riječima: "do 2.000€".

Tačka 9a mijenja se i glasi:

"9a) naknada za novorođeno dijete:

- zaposlenog do 1.000€,
- ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita;"

Član 3

Član 10 mijenja se i glasi:

"Stopa poreza na dohodak:

1) koji je ostvaren na osnovu prihoda iz člana 12 stav 2 tačka 1 ovog zakona iznosi:

- 0% na iznos oporezivog dohotka do 700,00€,
- 9% na iznos oporezivog dohotka od 700,01€ do 1.000,00€,
- 15% na iznos oporezivog dohotka od 1.000,01€;

2) koji je ostvaren na osnovu prihoda iz člana 12 stav 2 tačka 2 alineja 1 ovog zakona iznosi:

- 0% na iznos oporezivog dohotka do 8.400,00€,
- 9% na iznos oporezivog dohotka od 8.400,01€ do 12.000,00€,
- 15% na iznos oporezivog dohotka od 12.000,01€;

3) iznosi 15% od poreske osnovice za prihode iz člana 12 stav 2 tačka 2 al. 2 i 3 i tač. 3 do 9 ovog zakona.

4) koji je ostvaren na osnovu prihoda iz člana 12 stav 2 tačka 10 ovog zakona iznosi:

- 0% na iznos dobitka do 50,00€,

- 10% na iznos dobitka od 50,01€ do 1.500,00€,
- 15% na iznos dobitka od 1.500,01€.

Član 4

U članu 12 stav 2 tačka 2 mijenja se i glasi:

"2) samostalne djelatnosti, i to od:

- osnovne samostalne djelatnosti;
- dopunske preduzetničke djelatnosti;
- povremene samostalne djelatnosti;"

Član 5

U članu 16 stav 1 mijenja se i glasi:

"(1) Prihodom od obavljanja samostalne djelatnosti smatra se prihod ostvaren od:

- 1) osnovne samostalne djelatnosti,
- 2) dopunske preduzetničke djelatnosti, i
- 3) povremene samostalne djelatnosti."

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"(4) Prihodom iz stava 1 tačka 2 ovog člana smatra se prihod koji preduzetnik ostvari od privredne djelatnosti kao dopunske, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva."

U stavu 4 riječi: "tačka 2" zamjenjuju se riječima: "tačka 3".

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 6

U članu 20 stav 1 poslije riječi: "oporezive dobiti" dodaju se riječi koje glase: "poreskog obveznika koji obavlja osnovnu samostalnu djelatnost ili dopunsku preduzetničku djelatnost".

Član 7

U članu 23 stav 3 mijenja se i glasi:

"(3) Osnovna sredstva iz stava 2 ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sljedećim amortizacionim stopama:

- I grupa - 2,5%;
- II grupa - 10%;
- III grupa - 15%;
- IV grupa - 20%;
- V grupa - 30%.

U st. 4 i 5 riječ "stope" zamjenjuje se riječju "metode".

Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:

"(6) Amortizacija prava na korišćenje sredstava obračunata od strane korisnika operativnog lizinga priznaje se u iznosu koji je obračunat u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

(7) Amortizacija nematerijalne imovine priznaje se u iznosu koji je obračunat u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo."

Dosadašnji stav 6 postaje stav 8.

Član 8

U članu 37 stav 1 tačka 2 briše se.

U tački 4 poslije riječi: "udjeli u dobiti" dodaju se riječi: "ostvareni u novcu, udjelima ili akcijama".

Član 9

U članu 37n stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

"1a) penzije ostvarene u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera;"

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"(3) Oporezivi dohodak od prihoda po osnovu drugih primanja predstavlja iznos bruto primanja iz stava 1 ovog člana."

Član 10

Član 37s mijenja se i glasi:

"(1) Prihodom od igara na sreću smatra se ukupan pojedinačni dobitak ostvaren od igara na sreću u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću, i to od:

- 1) lutrijskih igara, u novcu, stvarima, uslugama i pravima;
- 2) igara kladenja (kladioničke igre), u novcu;
- 3) globalnog džekpot-a, u novcu.

(2) Dobitkom od igara na sreću iz stava 1 ovog člana smatra se:

- 1) iz tačke 1 ovog člana iznos pojedinačnog dobitka koji se umanjnjen za iznos pojedinačne uplate na osnovu koje je dobitak ostvaren isplaćuje na bankovni račun igrača ili u blagajni;
- 2) iz tačke 2 ovog člana iznos pojedinačnog dobitka koji se umanjnjen za iznos pojedinačne uplate na osnovu koje je dobitak ostvaren isplaćuje na bankovni račun igrača ili u blagajni, odnosno prenosi na evidencioni račun igrača kod priređivača igara na sreću, odnosno prenosi na terminal;
- 3) iz tačke 3 ovog člana ukupan dobitak koji je ostvaren od akumuliranog nagradnog fonda koji je formiran zadatim procentualnim izdvajanjem u odnosu na ostvareni ulog na svim automatima na svim lokacijama priređivača, na bazi unaprijed zadatih uslova u okviru jedinstvenog informacionog sistema koji služi za praćenje poslovanja."

Član 11

U članu 43 stav 4 tač. 1 i 2 mijenju se i glase:

"1) od samostalne djelatnosti, i to od:

- osnovne samostalne djelatnosti, osim poreskih obveznika koji porez na dohodak plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu,
 - dopunske preduzetničke djelatnosti,
 - povremene samostalne djelatnosti koja nije predmet poreza po odbitku;
- 2) imovine, osim u slučaju kada je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik".

Član 12

U članu 48 stav 1 riječi: "samostalne djelatnosti plaća" zamjenjuju se riječima: "osnovne samostalne djelatnosti i dopunske preduzetničke djelatnosti plaća".

Stav 4 mijenja se i glasi:

"(4) Poreski obveznik koji u toku godine otpočne sa obavljanjem djelatnosti, akontaciju poreza na prihod od osnovne samostalne djelatnosti i dopunske preduzetničke djelatnosti određuje u informativnoj prijavi na osnovu procjene ostvarenja prihoda za tu godinu, koju podnosi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana registracije."

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

"(5) Oblik i sadržinu informativne prijave iz stava 4 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslova finansija."

Član 13

Član 48a mijenja se i glasi:

"(1) Isplatilac prihoda (pravno lice ili preduzetnik) obračunava, obustavlja i uplaćuje porez pri svakoj isplati prihoda iz člana 16 stav 5 ovog zakona, po stopi od 15% na poresku osnovicu koja predstavlja razliku između ostvarenih prihoda i rashoda iz člana 20 stav 2 ovog zakona.

(2) Kod neposrednog ostvarivanja prihoda iz člana 16 stav 5 ovog zakona porez na dohodak po stopi od 15% na osnovicu koja predstavlja razliku između ostvarenih prihoda i rashoda iz člana 20 stav 2 ovog zakona plaća se prilikom podnošenja godišnje poreske prijave.

Član 14

U članu 49 stav 1 riječ "samostalne" zamjenjuje se riječima: "osnovne samostalne", a riječi: "od 30.000 eura" zamjenjuju se riječima: "od 30.000,01 eura".

U stavu 8 riječ: "samostalnu" zamjenjuje se riječima: "osnovnu samostalnu".

Član 15

U članu 49a riječi: "naplati prihoda i istovremeno s naplatom" zamjenjuju se riječima: "isplati i istovremeno sa isplatom".

Član 16

U članu 50 zarez i riječi: "odnosno upisa u nadležni registar" brišu se.

Član 17

Član 50f mijenja se i glasi:

- "(1) Porez na prihod od igara na sreću obračunava i obustavlja priređivač igara na sreću prilikom svake isplate, odnosno prenosa dobitka, primjenom stopa iz člana 10 stav 1 tačka 4 na dobitak iz člana 37s stav 2 ovog zakona.
(2) Porez iz stava 1 ovog člana uplaćuje priređivač igara na sreću najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec."

Član 18

U članu 53a stav 3 tačka 2 mijenja se i glasi:

- "2) akontaciju poreza na prihode od osnovne samostalne djelatnosti i dopunske preduzetničke djelatnosti ne plati u propisanom roku (član 48 st. 1 i 2);"

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

- "2a) nadležnom poreskom organu, u roku od 15 dana od dana registracije, ne podnese informativnu prijavu (član 48 stav 4);"

Član 19

U članu 53v stav 1 tačka 3 riječi: "naplate i istovremeno s naplatom" zamjenjuju se riječima: "isplate i istovremeno sa isplatom".

Član 20

U članu 60k riječi: "stav 3" zamjenjuju se riječima: "stav 1".

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2026. godine.

Broj: 16-2/25-5/8

EPA 766 XXVIII

Podgorica, 27. decembar 2025. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva

Predsjednik,

Andrija Mandić, s.r.